


Setswana

Kgato

4

Mofikela wa Dikolobe



Ntombikayise Malaza



Medumopuo (e e boeleditsweng)

ts, tsh, tlh, nt, nk, mp, kw, sw, tw, nw, rw, lw, nn, mm, ph, tl, th, kg, ny, ng,

Medumopuo (e mešwa)

ngw, tshw

Mofikela wa Dikolobe

Setswana

Kgato 4

ISBN: 978-1-77981-176-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Ntombikajise Malaza

Moranolodi: Malebogo Gaeetwe

Motshwantshi: Vusi Malindi

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

Mofikela wa Dikolobe



Ntombikayise Malaza



Mme Kolobe o ne a tshapisa dikolojwana tsa gagwe gabedi ka letsatsi. O ne a batla gore di nne di le phepa gape di itekanetse.

O ne a baya dikausu mo dinkong tsa tsona go thibela tshwaetso ya bolwetse.

Rre le Mme Kolobe ba ne ba phepafatsa ntlo.


Rre Kolobe a lekola rathemphereitšha ya mongwe le mongwe.





Dikolojwana di ne di le bodutu. Di tlohafaletse ditsala tsa tsona. Go ne go lapisa pelo go nna kwa gae ka dinako tsothle.

Nngwe ya dikolojwana, e e bidiwang
Tshwarelo, e ne e le bosilo. E ne ya tlosa
kausu mo nkong mme ya ya go tshamekela
kwa ntle.






Tshwarelo a boa a tshwerwe ke letshoroma ebile a ethimola.

Mme Kolobe o isitse Tshwarelo kwa ngakeng.
Ngaka ya naya Tshwarelo melemo.







Tshwarelo o ne a tshwanelwa ke go nna mo ntlung dibeke di le pedi. O ne a tshwanelwa ke go robala le go ja a le esi. O ne a sa letlelelwa go tshameka le ope.

Morago ga dibeke tse pedi, Tshwarelo a fola.

Kwa bofelong, a letlelelwa go nna le ba bangwe kwa gae.






Kgosi e ne ya dira kitsiso ya gore dikolobe tsothe di etele sepetele go entelwa go thibela tshwaetso.

Dikolobe di ne di itumetse ebile di gololosegile.

Bolwetse jwa nyelela mo lefatsheng la dikolobe. Mongwe le mongwe a tlosa dikausu mo dinkong tsa gagwe. Tsa phela sentle gape. Botshelo bo ne jwa nna jaaka bo ne bo ntse pele.

Mongwe le mongwe o ne a kgona go itisa le ba bangwe gape.





Ulwazi Lwethu Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo,
Malebo
- Bona namune
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala metomo
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale
le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Yuna o a Makala
- Basetsana ke
badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa
neng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e fetogile
- Lerato la
mawelana

Kgato 2

- Metsi ka mo le ka
mo
- Mosebetsi le
manaane.
- A re bolokeng
metsi
- Monyai wa
mathaithai
- Mosese wa
mebalabala
- Sebalane sa ga
Tinjyiko
- Go utlwellla dijo
tsa setso
- Bula, tswala,
tswelentsa
- Ditlhako tsa
Rethabile
- Motshameki yo o
kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala,
mosetsana wa
sengangabele
- Leano la ga
Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa
matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga
Segwagwa
- Molemuri Morwesi
le digkabo
- Monwedi le
dithuthuntswane
- Monate wa
motogo
- Molemo wa
Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o
Molemo
- Moswana wa
Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate
merago!
- Dipoo di a
itefeletsa
- Ke tse kgolo mo
go nna!
- Mosetsana yo o
botlhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya
Dinamelwa
- Dinotshe
- Basimane ba
botlhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa
Mofikela
- Botsalano jwa
nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Phenyo o
itumetse!
- Ditsala ka dinako
tsotlhe
- Molatladi wa ga
Lorato
- Mekgwa ya
botshelo ba
baVenda
- Mofikela wa
dikolobe
- Keletso ya ga
Maano e fetoga
nnete
- Thapelo o tshwara
legodu
- Gontse o tiisa
mmele wa gagwe
- Rre wa rona
motlhatlhedi wa
diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a
timetseng
- Mama Afrika,
Merriam Makeba
- Go thusa
rremogolo go fola
- Peo ya
dikgakgamatso
- Molemo o itse
nako
- Leeto go ya
serapeng sa
diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika
Borwa
- Toro ya Phenyoo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweletswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

